t71_tops_1 (TMX8Yf8d6x8SHv1CLHjZvYx4BrZqhRBzzdu)

October 27, 2020

Let $l1\_pre\_topc : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $m1\_subset\_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k1\_zfmisc\_1 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $u1\_struct\_0 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $v4\_tops\_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k1\_tops\_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k2\_pre\_topc : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $r1\_tarski : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Assume the following.

$$\forall X0.\forall X1.\forall X2.((r1\_tarski\ X0\ X1) \wedge (r1\_tarski\ X1\ X2)) \Rightarrow (r1\_tarski\ X0\ X2) \tag{1}$$

Assume the following.

$$\forall X0.(l1\_pre\_topc\ X0) \Rightarrow (\forall X1.(m1\_subset\_1\ X1\ (k1\_zfmisc\_1\ (u1\_struct\_0\ X0))) \Rightarrow (\forall X2.(m1\_subset\_1\ X2\ (k1\_zfmisc\_1\ (u1\_struct\_0\ X0))) \Rightarrow ((r1\_tarski\ X1\ X2) \Rightarrow (r1\_tarski\ (k1\_tops\_1\ X0\ X1)\ (k1\_tops\_1\ X0\ X2))))) \tag{2}$$

Assume the following.

$$\forall X0.(l1\_pre\_topc\ X0) \Rightarrow (\forall X1.(m1\_subset\_1\ X1\ (k1\_zfmisc\_1\ (u1\_struct\_0\ X0))) \Rightarrow (\forall X2.(m1\_subset\_1\ X2\ (k1\_zfmisc\_1\ (u1\_struct\_0\ X0))) \Rightarrow ((r1\_tarski\ X1\ X2) \Rightarrow (r1\_tarski\ (k2\_pre\_topc\ X0\ X1)\ (k2\_pre\_topc\ X0\ X2))))) \tag{3}$$

Assume the following.

$$\forall X0.(l1\_pre\_topc\ X0) \Rightarrow (\forall X1.(m1\_subset\_1\ X1\ (k1\_zfmisc\_1\ (u1\_struct\_0\ X0))) \Rightarrow (r1\_tarski\ X1\ (k2\_pre\_topc\ X0\ X1))) \tag{4}$$

Assume the following.

$$\forall X0.(l1\_pre\_topc\ X0) \Rightarrow (\forall X1.(m1\_subset\_1\ X1\ (k1\_zfmisc\_1\ (u1\_struct\_0\ X0))) \Rightarrow (r1\_tarski\ (k1\_tops\_1\ X0\ X1)\ X1)) \tag{5}$$

Assume the following.

$$\forall X0.\forall X1.((l1\_pre\_topc\ X0) \wedge (m1\_subset\_1\ X1\ (k1\_zfmisc\_1\ (u1\_struct\_0\ X0)))) \Rightarrow (k2\_pre\_topc\ X0\ (k2\_pre\_topc\ X0\ X1) = k2\_pre\_topc\ X0\ X1) \tag{6}$$

Assume the following.

$$\forall X0.\forall X1.((l1\_pre\_topc\ X0)\wedge(m1\_subset\_1\ X1\ (k1\_zfmisc\_1\ (u1\_struct\_0\ X0))))\Rightarrow(k1\_tops\_1\ X0\ (k1\_tops\_1\ X0\ X1) = k1\_tops\_1\ X0\ X1) \tag{7}$$

Assume the following.

$$\forall X0.\forall X1.((l1\_pre\_topc\ X0)\wedge(m1\_subset\_1\ X1\ (k1\_zfmisc\_1\ (u1\_struct\_0\ X0))))\Rightarrow(m1\_subset\_1\ (k2\_pre\_topc\ X0\ X1)\ (k1\_zfmisc\_1\ (u1\_struct\_0\ X0))) \tag{8}$$

Assume the following.

$$\forall X0.\forall X1.((l1\_pre\_topc\ X0)\wedge(m1\_subset\_1\ X1\ (k1\_zfmisc\_1\ (u1\_struct\_0\ X0))))\Rightarrow(m1\_subset\_1\ (k1\_tops\_1\ X0\ X1)\ (k1\_zfmisc\_1\ (u1\_struct\_0\ X0))) \tag{9}$$

Assume the following.

$$\forall X0.(l1\_pre\_topc\ X0)\Rightarrow(\forall X1.(m1\_subset\_1\ X1\ (k1\_zfmisc\_1\ (u1\_struct\_0\ X0)))\Rightarrow((v4\_tops\_1\ X1\ X0)\Leftrightarrow((r1\_tarski\ (k1\_tops\_1\ X0\ (k2\_pre\_topc\ X0\ X1))\ X1)\wedge(r1\_tarski\ X1\ (k2\_pre\_topc\ X0\ (k1\_tops\_1\ X0\ X1)))))) \tag{10}$$

Assume the following.

$$\forall X0.\forall X1.(X0 = X1)\Leftrightarrow((r1\_tarski\ X0\ X1)\wedge(r1\_tarski\ X1\ X0)) \tag{11}$$

Theorem 1

$$\forall X0.(l1\_pre\_topc\ X0)\Rightarrow(\forall X1.(m1\_subset\_1\ X1\ (k1\_zfmisc\_1\ (u1\_struct\_0\ X0)))\Rightarrow((v4\_tops\_1\ X1\ X0)\Rightarrow((v4\_tops\_1\ (k1\_tops\_1\ X0\ X1)\ X0)\wedge(v4\_tops\_1\ (k2\_pre\_topc\ X0\ X1)\ X0))))$$